



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

CHOLERA, YELLOW FEVER, PLAGUE, AND SMALLPOX—Continued.

Reports Received from Dec. 30, 1911, to Apr. 19, 1912.

SMALLPOX—Continued.

Places.	Date.	Cases.	Deaths.	Remarks.
Portugal:				
Lisbon.....	Dec. 9-Mar. 19.....	49.....		
Russia:				
Batum.....	Dec. 1-31.....	1.....		
Libau.....	Dec. 17-23.....	1.....		
Moscow.....	Nov. 19-Mar. 9.....	47.....	3.....	
Odessa.....	Nov. 26-Mar. 16.....	24.....	1.....	
Reval.....	Nov. 1-30.....	1.....		
Riga.....	Dec. 24-Jan. 27.....	16.....		
St. Petersburg.....	Nov. 19-Mar. 16.....	159.....	29.....	Oct. 1-Nov. 30; deaths, 2.
Warsaw.....	Nov. 5-Feb. 10.....		283.....	
Siam:				
Bangkok.....	Nov. 5-Jan. 27.....		1,326.....	
Siberia:				
Omsk.....	Jan. 1-31.....	7.....		
South Africa:				
Durban.....	Jan. 21-Feb. 24.....	4.....		
Johannesburg.....	Jan. 7-Feb. 10.....	36.....		
Spain:				
Barcelona.....	Feb. 6-12.....		1.....	
Cadiz.....	Nov. 1-Feb. 29.....		27.....	
Madrid.....	Dec. 1-Jan. 31.....		3.....	
Malaga.....	Nov. 1-30.....		45.....	
Seville.....	Dec. 1-Feb. 29.....		8.....	
Valencia.....	Dec. 3-Mar. 23.....	293.....	13.....	
Straits Settlements:				
Penang.....	Feb. 11-17.....	1.....		
Singapore.....	Nov. 19-Feb. 17.....	26.....	10.....	
Switzerland:				
Cantons—				
Oberwalden.....	Jan. 14-20.....	1.....		
Zurich.....	Dec. 3-23.....	6.....		
Teneriffe:				
Santa Cruz.....	Dec. 3-Mar. 16.....		48.....	
Turkey in Asia:				
Beirut.....	do.....	1,335.....	102.....	
Turkey in Europe:				
Constantinople.....	Dec. 4-Mar. 24.....		128.....	
Uruguay:				
Montevideo.....	Sept. 1-Dec. 31.....	25.....	4.....	
Venezuela:				
Caracas.....	Nov. 1-Jan. 15.....	11.....	2.....	
Zanzibar:				
Zanzibar.....	Oct. 28-Dec. 15.....	3.....	2.....	

MORTALITY.

WEEKLY MORTALITY TABLE, FOREIGN AND INSULAR CITIES.

Cities.	Week ended—	Estimated population.	Total deaths from all causes.	Tuberculosis.	Deaths from—								
					Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.	Measles.	Whooping cough.
Aberdeen.....	Mar. 16.....	163,084.....	55.....							1.....		1.....	
Aguascalientes.....	Apr. 7.....	40,000.....	56.....					3.....	1.....			4.....	
Aix la Chapelle.....	Mar. 16.....	157,578.....	74.....	9.....				1.....			2.....	1.....	1.....
Amsterdam.....	Mar. 30.....	582,586.....	129.....	26.....				1.....		1.....	4.....	4.....	3.....
Antwerp.....	Mar. 23.....	316,604.....	72.....	6.....						3.....		1.....	
Athens.....	do.....	250,010.....	73.....	31.....									
Barmen.....	do.....	171,200.....	5.....	5.....									
Batavia.....	Mar. 2.....	217,630.....							1.....				
Belfast.....	Mar. 30.....	385,492.....	145.....	24.....									10.....
Belgrade.....	Mar. 23.....	90,050.....	29.....										
Berlin.....	Mar. 16.....	2,085,258.....	646.....	103.....					1.....	4.....	28.....	14.....	1.....
Bordeaux.....	Mar. 30.....	253,000.....	100.....	10.....								5.....	
Bremen.....	Mar. 16.....	246,850.....	87.....	16.....								4.....	7.....
Brunswick.....	do.....	145,000.....	3.....							2.....	3.....	7.....	
Brussels.....	Mar. 23.....	739,684.....	175.....	26.....						1.....		3.....	1.....

MORTALITY—Continued.

Weekly mortality table, foreign and insular cities—Continued.

Cities.	Week ended—	Estimated population.	Total deaths from all causes.	Deaths from—								
				Tuberculosis.	Plague.	Cholera.	Yellow fever.	Smallpox.	Typhus fever.	Typhoid fever.	Scarlet fever.	
Budapest.....	Mar. 16	1,000,000	4	1
Catania.....	Mar. 29	207,000	3	1	1
Christiana.....	Mar. 30	246,000	98	13	1	1	1
Coburg.....	Mar. 23	23,794	10	1	1	1
Cologne.....	do.....	527,663	175	25	14	6	6	3	5
Constantinople.....	Mar. 24	1,000,000	328	1	1	3	3
Copenhagen.....	Mar. 16	465,000	139	17	1	1	1	1
Dresden.....	do.....	556,200	144	24	1	2	3	1
Do.....	Mar. 23	142	16	3	5	7
Dublin.....	Mar. 16	406,536	35	1	2	3	6
Do.....	Mar. 23	203	34	1	1	4	1
Edinburgh.....	Mar. 23	321,200	111	11	1	3
Do.....	Mar. 30	316,200	80	1	2	3	1
Frankfort on the Main.....	Mar. 16	423,600	93	1	3	1
Ghent.....	do.....	166,235	67	8	3	5	7	1
Glasgow.....	Mar. 23	785,600	283	2	1	4	22	6
Do.....	Apr. 5	277	1	3	2	27	14
Gothenburg.....	Mar. 23	170,100	56	15	1	1	1	1
Guadalajara.....	Apr. 6	119,468	82	1
Halifax.....	Mar. 30	46,000	20	1	1	2	3	2
Do.....	Apr. 6	14	2	1	3	1	1	1	1
Hamburg.....	Mar. 23	933,079	259	30	3	10	1	1	3
Hongkong.....	Mar. 2	336,488	6	65	2	1	1	2	3
Khartput.....	Mar. 16	21,000	1	1	1	1
Konigsberg.....	do.....	252,200	110	17	1	2	2	3
Lilbau.....	Mar. 24	84,000	1	1	2	2
Leeds.....	Mar. 30	445,568	105	15	1	1	1	1	6	1
Leipzig.....	Mar. 23	605,755	157	23	1	1	1	1	1	2
Leith.....	Mar. 30	81,000	19	1	1	1	1	1
Liege.....	Mar. 23	167,630	50	4	1	3	3	1	1	1
Liverpool.....	Mar. 30	752,055	256	22	1	3	3	3	3	6	1
London.....	do.....	7,340,125	1,716	1	1	1	20	18	18	44	7
Montreal.....	Apr. 6	466,197	193	28	1	3	1	1	1	7	9
Moscow.....	Mar. 9	1,500,000	735	103	1	1	2	19	6	17	1	1
Nantes.....	Mar. 24	170,535	71	21	1	1	1	1	1
Palermo.....	Mar. 23	340,000	177	10	12	2	1	1	1	1
Port Elizabeth.....	Mar. 2	30,692	15	2	1	1	1	1	1	1
Port of Spain.....	Mar. 16	60,000	36	4	1	1	2	7	1	1
Prague.....	do.....	225,204	107	22	3	6	1	1	1
Do.....	Mar. 23	118	22	3	6	1	1	1
Quebec.....	Apr. 6	78,200	1	1	1	1	1	1	1	5
St. Petersburg.....	Mar. 16	907,708	745	125	4	1	9	19	8	21	1	1
San Luis Potosi.....	Feb. 3	82,476	2	4	1	1	1	1	1	1	1
Do.....	Feb. 10	63	9	1	1	1	1	1	1	1	1
Southampton.....	Mar. 30	120,896	24	2	1	2	2	2	1	1
Stettin.....	Mar. 23	240,000	83	11	1	1	1	1	1	1
Stoke-on-Trent.....	Mar. 20	237,153	78	10	1	1	1	1	1	1
Tampico.....	Mar. 30	23,252	44	1	1	1	1	1	1	1
Tientsin.....	Mar. 16	465,000	24	7	1	1	1	1	1	1
Toronto.....	Mar. 23	392,000	127	8	1	1	1	2	1	2	2
Do.....	Mar. 30	148	5	1	1	1	2	1	1	1
Do.....	Apr. 6	96	3	1	1	1	2	1	6	1
Trieste.....	Mar. 16	232,822	111	1	1	1	1	1	1	1
Valencia.....	Mar. 23	235,000	122	4	1	1	1	1	1	1
Veracruz.....	Mar. 23-30	32,000	31	14	1	5	3	6	3	3	3
Vienna.....	Mar. 16	2,064,583	707	95	1	5	3	2	3	3	3
Winnipeg.....	Apr. 6	151,958	68	4	1	1	1	1	1	1	1